

K 34/41

NAME *Johanna S. S.*
NAAM *Johanna S. S.*

SCHOOL *Beth'sabele S.C.*
SKOOL *Beth'sabele S.C.*

CLASS
KLAS

DATE *15/11/1960*

P.P. 1-51^a

Off. Hammarskjöld farm (J. Lomo)
(agriculture facts, J. Lomo)
dict. chg. pp. 1-51*

4740) K34/71 Dinaledi. indexed

Le vena batha ha baso, ne
litša dinaledi ha maina a
mantzi e leso a K34/71
Senekana, yona kí dinaledi ya xo
elisa pefo phelos, ensepela
thoko ya mi xo sephelalo nati
kí dinaledi ga xephadima ha matla.
Matla kí ya e raxaxo mafika
ha Mag ya xo raxa li xo longa xo
xólo.

Makwala la yona e tha li xo
E longa xomme, ya omisi mafika,
Komme yona e tsakhwe di hamon xo
Xa jaka, e fela le xo dinaledi
tsa di totava, kí dinaledi di
phela di le xona, e fela éli
no ba le sebaka sa xo raxa.

Selenele kí dinaledi tse
di supaxodi tha mafika ha xo
lalebilana xa biona xomme selene
di swana le tse dingwé.

Maledi ya Masa ~~oxo~~ ba Masapalane

yôra e - tswa xe bo yo-sa, e
 - bonthia xo re borelê, yôna e
 sepele - leêtong - la ngwadi.

Kxopédi xo ba kxopétsana yôna
 e tswa - ha sepele - xe - letatái - le
 sa ko subêla, leba ka - la xe
 xo - lewa ts'a mantiboya, kd ka
 ba ka - le - ba re xo e a kxipéda.
Molathokware e sepele - ha
 thokô ya - le boyo.


Molathokware ts'ona hé dinale di
 ts'e dintái ts'a xo bonala
 xodimo xa di hloso.

Tefafrazi ts'ona di dura sefapa
 ka thokô ya Borwa bya bosubella.
Dithullwa ts'a dü, bonala thokô
 ya borwa.

Diklobê xa re trebe xa botse
 mo di dulaxô xô ma.

174

3



Kxopedi e duka - legalo ka ngwadi
 e thoma Bosubela e c. tswa xe
 le subela e xa re e c ga bohlalela
 xomme e fikla - bohla bela xe
 batho ba onva merula.
 Ke ka motswa wo xe bona xo
 madulô a dinaledi.

Ke treba ya - Phothane
 Tha ka ga Maratwa.
 U' hweditsi
 Ma kxatho.

4748/1

K341.71

4

Dikxakô.

Kanaxîland; Ba re e ile e te
Kossa monna a nyetsé basadi l'a
ba bedi, byale za rata mosadi
e moyane xo fela yo moxolo.
~~Kossa~~ Monna yo bosphélo bya
xaxwé e be e le xo - troma
le xo rea dikxakô. Komme
xe a bolayile a fela a di ijas
ka lapeng la yo moyane xo re
a xo apelle. - tsiona komme
mosadi yo a moyane a re
xo monna wa xaxwé "ta ka
je dikxakô" komme monna yo a
fela a di sa fa xo a moyane
le xe a sa je mama ya dikxakô
Komme Mosadi yo a moyane
a fêle a re xe a di apile
a di je komme a botse monna
wa xaxwe xore di hutswitswe
ke mosadi yo moxolo. Monna yo
a fêla a c lwa le mosadi e
moxolo a re o hutswa dikxakô

Bohlatse e be e-le xore e
 monyane xa a je dikxaka.
 Komme ka xore mosadi e moxolo
 a xana, monna a lora maanō
 a xo swara lekxodu la xo
 utsua dikxaka, komme yena a
 bitsa ngaka, yona xa e fihla
 ya re ka xore - ka mo lapeng
 le bararō, e swenetse xo ba e
 monquē wa basadi. Komme a
 ba lōea a ba lōia nökeng, yēna
 o be a lōiō lenti, kē mo
 a le hixotilexo xo - putla
 noka ya metse a mantsi komme
 a re basadi ba swenetse xo
 nyoxa ha lōna, yo a hutswitšero
 dikxaka o tlo wela ka
 mētseng. Komme monna wa
 basadi ba a re "Ko swenetse
 xo re xo nyoxi yo moxolā pēle."
 Mosadi e monna moxolā le e
 moxolā o bē a swenetse xo

474

Nkanò K34/71

6

opéla kosa a xe "yo a llexo
dikraka tsa monna a wele,
Ho-ho ntata, Ho-ho ntata
kxaowa, Kxaowa re xo bône,
Ho-ho ntata, Ho-ho ntata
kxaowa" Mosadi e moxolô a
thoma xo nyôxa a ntse a
epéla kosa, xomme a nyoxa botse.
Byale za thoma yo moyane xo
nyôxa xomme yem a xe a sa
re "yo a llexo - kxaka tsa
~~kxosi~~ monna a wele" ke xe
a welai Bontii bya batho
bya thosa taba e. Monna
yo a fela a dutsi ka khutso
le mosadi le mosadi.

Xo ile xo nkanò. Xo ile
e le monna a tsexe mosadi
xomme a dulà le mmaxo-
mosadi wa xaxwé. Ka tsatsi
le lengwé ba tsea leetô
Kamoka, xomme ba fihla

nokeng, ba huetia noka e
tletsé, monna yéno a kxona
xo nyoxa, byale a bôya a
tha a nyota mosadi wa
xaxwé, ke mo mokxekolo
a helatséxó, a se ra a
chompi, komme monna
a bôya a tia mokxekolo,
Mokxekolo a se o a nyatia,
komme xe ba fihla xare xa
noka mokxekolo a thela
monna ka meetse, komme
monpa a fatxa kxokoné.
Balho ba thoma xo thiexa
monna, ke xe monna a
thoma xo opela, a re:
A se ana kroxong, ke se
boledi, ke dielwe ke mama
a ntia ka meetse, ka ba
kroxong. Komme mokxekolo
a ya a dule le ngwana wa
xarave.

Norwane

E ile e nkamp = E ile e le banana
 ana ba ba hlaro ba ya
 ditlwetlweng, nquanananyana o
 tee mmraave a mo fa tholodi
 A sei tholodi li se se xo
 tswenyato tseleng O se supè
 ka yona.

Ke xôna ba sepela leêtô ba
 robala tseleng, Ba xe xe barobet
 tê, ba bangwê ba thswenya ke
 dilô xomme yéna tia seke
 tia mothswenya, Ba tloxa
 xosasa ba sepela xe letšatsü
 la le dihloring tia bónai, ba
 fibla ditlwetlweng, Ba kxa
 ditlwetlwa, ba tlatša ditha-
 fêlô tia bónai, xomme ba
 thoma xo bapala, te letšatsü
 le dikêla ba tloxa ba xi:
 ba ya xae. Mosetsana yo'
 Modiedie a lebala tholodi
 elá, xe bar lebile xae

474

K34/71

9

bōmaxo bōna la tīwa xo ba
hlakanetsa, komme Modiedie ya
ba xona a kropolaxo tholodi.
A xona xo elata a e
hwetsa mo ba leng ba bapala.
komme a hlakanā le Mmutla.
Mmutla wa xi: Modiedie o tīwa
hae? Modiedie a xi: ke modiedie!
Motīwa - sebakeng! Ke lebetsē
tholodi yaka! tholodi! Ke xe a
thoma xo opela a xi: ke
"Modiedie! motīwa sebakeng! tholo"
"Ke lebetsē tholodi yaka "tholo"
"tholodi yaka scēpa baloi tholo"
"Nka xo ūpa ka yona o ka huxatholo"
Mmutla wa xi: "mabéle xa ke je"
Modiedie a xi: "O ile tholo"
Mmutla wa xi: "letsatsi Ota se le
bonē"
modiedie a xi: "O ina tholo"
Mmutla wa xi: "Baresō nka se ba
bonē"

K34/71
 modiedie a re: "O tsia tholo"
 Manilla: "Nko ūper le bond"
 modiedie a ūpa wa lwa. A hlakan-
 na le pudi, le Taw, le Phiss, le
 Phuketbye le phofit ka moka aq
 di ūpa tā lwa, komme a
 hlakan a kyenosarose ya re;
 modiedie O tāwa kae? O ile a sa
 re "Ke Modiedie" ya mnatōisa ye
 re "O tāwa kae? A fela a re "Ke
 modiedie" ya bai ya bolaya
modiedie". "Seo sa mosela-Seripa"

Nomane

Komme se kosi e lwalla awa tsvel-
 la motho a re xo na le ngaka
 ka meetseng. Komme batso ba re
 e swanetsé xo bitswa, Komme mothoyolá,
 a ba ruta kosi ya xo bitsa ngaka
 le xo re ba swanetsé xo ema senna.
 Ba tonèla ba mphato wa maoxu
 xo e bitsa, boni ba fibla, ba ema
 pele xo sediba ba thoma xo
 opela ba re: "Iebang tebo' re nyaka

K34/71

11

474

"ngaka, te nyaka, ngaka motho"
"O a babya,"

Ngaka ya re: "Xe nka tswa le ka se.
thšabe na' la wela dhlaka? byale re
e re e kxaša meetse, ba thšaba ba
bočla xai. Ba bočla ba somela
"Masahlwa" a fihla ditsa byale ka
ba pelle ba thšaba ba xoma. Ba somela
"Matula"; le boná ba xoma ba
thšaba. Ba somela "Dithaxa" le
tšona tša thšaba, ke mo batome-
tšero "Mašoboró" Basimane ba ba
nyane. Xe ba fihla ba opéla ba
re: "Tebang Tefo, te nyaka ngaka"
"Re nyaka ngaka motho
"O a babya"

Ngaka ya re: "Xe nka tswa le ka
se thšabe na' la wela dhlaka? Boná ba
re: "Ra thšaba byang motho a babya"
Ya ba kxaša ka meetse, Ba fela ba
emé ba tiisetso xo opéla. Ke mo
ngaka e biditseso ditaola ka ntlexa
meetse, Basimane ba thopa ba opéla

Ngaka tswa ya sepele nabi, ba tswa
 ba opela le ywa e fetola "E re! Ka
 tswa le ka se tsabé na? Xomme le
 bóná Ba re! "Re! Ka tsabé byang
 kwoii e lwalá?". Xomme ba fihla
 motseng ke xl ba sa opela. ba re! Re!
 "Yiang telo! Re nyaka ngaka! Re!
 yaka ngaka! Motso O a lwalá!"
 Basomila basimane ba babedi xo tumu
 la diphata išá kwoi, Ngaka ya tse
 Xomme batho ba be ba maketsé
 Xomme ba be sa ba sa opela.

Ngaka ya tse xo molweti ya
 molaola, ba flala kromo tsé pedi
 e ngwé ya ngaka e ngwé ya basi
 mane ba xo bolóka kwoi, Xomme
 xe ngaka e feditsé, basimane bao
 ba e buéltsa xae ba tswa ba
 opela.

Xomme xe kwoi e footile ya
 dísla basimane bao' monyanya
 o moxolo ghebora Leboho, Xomme
 le setshaba sa bareta.

K34/71

474

Dithai

Thai : Thelô ya tâle
 "Ke ngwedi."

Thai ! ke sepela le noedi ki nyaka mose
 mo intokoloko kox se o huette =
 "Ke thsipa ya xo letšwa"

Thai : Sediba sa maxoroxaro =
 "Ke dinkô tâa kxomo"

Thai : Ke bitsâ ke pula =
 "Ke mabang"

Thai : Ntlo ya xo hloka moyakô =
 "Ke lee "

Thai : Ka anesa losasane llapeng =
 "makrav bana ba dinta"

Thai : Poo e xotla sôpeng ta Kônkô =
 "Ke thôipi"

Thai : Ngangaba, Ngangaba xa e tsêbe
 mo e tswelalo =
 "Ke lexapu"

Thai : Ntho tâa okamella, Thawen tâa welat
 "Ke Hsilo le huala"

Thai : Hloklora bupi o je mokotta =
 "Serothwana"

474

K34/71

14

Thai : Ke na le pao e kribidu xe e krole
ke e nthoo =

"Ke klaxai"

Thai : Lehodi le krookretta phaxong =
"Ke telene"

Thai : Moloi immina metiweng =
"Ke sefakò"

Thai : Mmuntla se tsara motseng banna
ba ngwaneyo dithsithsi =
"Ke mapolisa" Yonne Xape "Ka Molato"

Thai : Ke pana polo tsé pedi, xe ke to-sela
noka ka di panolla =
"Ke Boramphastane"

Thai : Lekwapanan le-wel ka metwalo =
"Ke Sekkopa"

Thai : Ka ne ke mo ka ne mnde silé =
"Ke tsela"

Thai : Kromo ye jo mmuleluwa xa tee =
"Ke Lenati"

Thai : Mmuntla se loma-loma le tsela =
"Ke dimetò"

Thai : Pitsi e krotla te ka leweng =
"Ke telene"

474

X34/71

15

Thai: Hakana hloso o siwa mokhopa^h l
fela fase o chitse =

"Ke xe dikala di sisionyera kutu
e eme"

Thai: Ke ba ba thsuen makxwatta
mengwako ba axa byang? =

"Ke mokkha xe o axa seolo"

Thai: Ke Krachane le lesiboro la Bopedi =
le awere matum

"Ke xe tsatsi le klaba"

Thai: Ka bereka leksawa lau ntefa ka
diaseletta =

"Ke dimosi"

Thai: Thata e thsuen nokeng =

"Ke kxvedi"

Thai: Ho You e huile momotong ta
thsixa sebete ta thoaba =

"Ke diliae"

Thai: Monna so ūnó ka mo soding ke
marerna a koxela =

"Ke' nta"

Thai: mosimane a fela xwa ūala xo nkmat
"Ke (motorokpa) le tictihā berolé"

474

K34/71

16

Thai: mōinān a bolela fase uva palexa =
"Ke mokconia"

Thai: ka ya lavello keija setsepa ka bwa
ke ija setsepa =
"Ke menwanaya maoto"

Thai: lekopu le letopu =
"Ke thito la livatu"

Thai: nba ya reū ke sekokolo xa e
na naomjakō =
"Ke leō"

Thai: Banna seba karmo sōding bā
sitwa ke hloeo yai kacijiri
"Ke Léswai"

Thai: dikromo tīa reū xa dinar mebala
"Ke dinala"

Thai: Morokolwana wa mpupyanu te o ja te
dutese fase = "ice boxob."

Thai: sekokolo la nopya ton a ledula ka xo
ferekana = "Ke letawa?"

Thai: Ra xasa-xasa mphokana bya se xo
esa xo hvetā o se zona = "Dinaledi".

Thai: Kxarebe tīa Mmasadi xo se di fitile
xo bōna ka hloeo xo falala = "Ke dipudi".

474

K34/71

17

Thai: Dikxomo tää matebele za lema di a koxopetša = "Ke mexwapa."

Thai: Sekhekoluana se letše tseling = "Ke nkö."

Thai: Thata ye thsewu Molapong = "Ke kxwedi."

Thai: Kua glase moksalakvena kibu di eme ka meslla = "Ke makwala."

Thai: Ke kxweditše bannia ba moloto ba xema le sela-phala = "Ke makèkè?"

Thai: Banjana ba bottokwa ba apere ditloroz tää si swana = "Ke' Nikraka".

Thai: Le xe di ka tawalwa di phaletše mamossi a ka se nkrake, xl a ka nkraka e kaba ngopaleo = "Ke 'mai".

Nonwane

Moma e mongwé Ø bea na le mosadi komme a sena ngwana, ka morato a blleru ngwana, Ngako ya xi: "Ke Seila-tšatši" Komme xwa ditlsa ngwana kxosii a nyaka mosadi, Komme ba lalla basetsana xole batte, ke ngwana kxosii a sa balebelitše, kxwatala ntäi ya mmotsa xole basetsana aa ba ka moka as setše "Seila-tšatši, a ba

Ikomisa a re: Onyaka "Seila-tsatsi" A ya xo batšwadi ba xawê, komme ba re: A ka nyala bošxo ka xo re: O ilo ^{le} tsatsi. Morwa kroii a tla bo-šxo le thaka tsa xawê, A nyala "Seila-tsatsi" bosexo a hloxa nae "Bar ba laela zone xe le ka kwa Tsotlou e bitsa le seo, bakwa o bitsa ba ya Se Moselapye wa ūala o tseela. Seila-tsatsi diaparo, Xe ba boyo Ba sepele le Moselapye, Seila-tsatsi O be a ba sëtsé Morayo a Opela a re: "Xa se Seila-tsatsi! ke Moselapye! Ontsëetse diaparo. Xe ba re ba Thëtôa Moselapye a re: ke dinenyana.

Xe ba fiha pte a bôna makèkè A tópa a ya. Komme ba fiha xae Seila-tsatsi a ūala dihlaseng. Xe batho ta ile Mašemong Seila-tsatsi n'ile a sémê ka xae, xe ba bowa a tamae a dira lyalo ka mħħea xo fiha xe ba bitsa, Ngwanato Masilo e a beng a sala xae ka raka ta bokxolé - ha moso Mašilo

474

K34/71

19

A ūlal Xomme, ūila tōatō acla xe
Māida... a mmona a moxava
a monikitsa xore moselalye a
se. tsébi, Xomme, bān bitša basadi
kamoka, xore ba the bar fofé
moleké, Xomme ka mo moleting
ba be épèce dass dipitsa tōa
mafsi a belaxo. Xomme, basadi
kamoka ba thoma ba fofa xe
xo etla moselalye xe a re
ke a fofa a bóna mafsi ka
xo xe ~~so~~^{sea} rata mafsi kudu a
fofela ka xaxi xai pitsa
Xomme kwele a kwele xora
ka moraxo xa lehu la xameli
ba tliia ūila-tōatō pele ta
sethiaba batho ba makala
xe ba mmona ka abane
O be a phala batho kamoka
ka botse.

Xomme kaxi ya divelə Moxava
wa xamwé le ūila-tōatō
Monyanya o moxolo-zofe.

D.T.M

Puku ge ke' tsebo ga
"Tjaketjake Mabitsela"
"Wa Malawo."

U ^{Iswetswe} phetse re xo buša Mainamela krosi
ya Moletsi. U dula Motšopong.
Pele ó-be a dula Moletsi.

474(2)

K34/71

20

Xo tlaxal xa dijô.

Kanoxêlano. Kxale-kxale, batho ba
be ba sa lene komme xo
hwetsa dijô e be e le modiro
wo mothata ~~fa~~ kudu.
Batho ba be ba tsona
diphôfôfô ba e ja nama
ya tsona. Ba ~~xuite~~ dikromo
ba e nwa mafsi a tsona, le
xo a boloka ka xare xa
lekuka xo re a kxahle ba
tle ba a je. Komme ngwaxa
wa ditrie e be e le ngwaxa
o mosôlô wa khôrô. Batho ba
be ba swara ditrie ka botsi
komme ba di area, ba di
anexa xo re di ome, xl
di omile ba t dihlola, ka-
moraxo ~~ba~~ di sila ba di
bea disexong le dipitseng.
Komme ba tla fêla ba tse
lupi byo bya ditrie ba dira

K34/71

mokxapho, la fêla ba e ja
 mokxapho xu. komme ka
 lebaka le lengwê ba le
 ba ija boloko bya kxono.
 Ba le la ba trea ba lo
 rutherford ba thsela nassif
~~ja~~^{ja}. komme xa tla cikatia
 le lengwê xo monna yo
 mongwê a tiere basadi la
 ba bedi komme yena a rata
 e moxôlo xo fêta yo mongane.
 A fêla a ija ka lapeaq la yo
 mongane. Byale mosadi yo
 moxôlo. Buala lekuufa, a
 hlôya yo mongane e rata xo
 mnolaga, byale xl monsa
 yo a vona xo re xa a kxone
 xo dira khutse, a thoma
 xo sepele le naxa le basadi
 ba xaxwe. komme monna ya
 a ya a dula kuwa llase
 mo dinoka dihlakana xo.

474

K34171

22

batho xa ba boye ha
 tetadi. Byale xe monna
 yo a dutsi naxeng yeo ya
 kxaufri le sehlakablaaka
 mosadi e moxolo a bôna
 lerotse le ba le bitaxo
 tellikitli komme yêna a sa
 trebe xoe ki sejô komme
 a le tsea a le apea, a le
 fa mosadi t moyane xo re
 a je a hwe, yêna o be a re
 ka sehlave sa xo bolaya
 komme xe a bôna mosadi
 a moyane a phela le yêna
 a thoma xo ja. Byale mo
 sehlakablaaking xo be xo le
 mabete le ora ba sa trebe
 xo re ki sejô komme mosadi
 e moxolo a bolâa a rata
 xo bolaya yo moyane ha xo
 mo fa mabete a aphiexa
 komme yêna a phela komme

47½

K34/71

23

ba thoma xo phela - ka dijo
tsa sehlakla sehlakahlaka.

Ke monna yo a thoxa mo
kxaufsi le - sehlakahlaka a
tsea pen ya dibyalô tsea.
Ke a fihla a byala tsa
bolaya ke sekoro xomme
ba a blasolala ana a mela
botse. Ba re pen ye uwe e
be e tlisitswe ke meetse
a nokxa xomme xa ba
tsube xo re wa be a e
tswa kae xomme batho
ba fela ba temba mehlaka
xo re ba fele ba bona dijô
tsa xo blakanthiwa le
mafri.

Dinela tsa bakhale:

Mabele-torothovô (makrafha)
e be e le sejo se se xolo
- sa batho la basoto. Xomene
mabele-tchova a-botswa ka

Maina a matsii ka xo papana
 xa mehuta ya mabale-thorô,
 A mangwé a maina sia-
 modipa ke leina la makxasa
 la kxale: Makxasa xiba.
 maleb-thorô ke leina la pen
 e tec fela o na la mehuta
 ya maleb-thorô ke leina la makxasa
 ke yel motorissa ke makxasa
 a maschla a makusasse.

- (2) Lentha ta ke makxasa a
 makwibidu a ibotsa kis pudu
 e. lexo xo a a tswatshong
 a phadisa, semonsaa òna ki
 mabale a malelelo ai xo
 rata xo ja ki mabla,
 boxobe luy òna bò phala
 bya maleb-thorô a mangwé
- (3) Wokhupholale-kionô ja
 lona se fiti ki ja
 Lentha ta ka xo nyane, e
 fela mabalwa lona ki

474

K34/71

24

o moséhlaj sebele le le
rataxa kudju ba ve le a
humisa ke ka baka le
ba le bitsaxo mokhuphola
ke xoré le a khopikola motho
xe o le byetse le na le
matla a xo metla le xo
esma le tsatsi, le xo na le
na le dikwò tse dixòlò
xonne le tsua ka kudu.
Mokwibitsase e o makwibidu
seemô - ja óna se lekana
le sa modiriana, sebele le
le ratalewa xo - bitswa ke
filla xa bona le tse a dikwedzi
tse tharò, Ke tiona peu
tse nne tie di rataxaxo
xo batho ba baso, tie
dingwe ke dipen tie di
se naxo uaiissa ku xa
hlekkenana pa dipen tia
mehula - hula. Byale ve böletre

474

K34/71

25

ka makxaxa, kamoka dipew
tsé di a bennua, ts'a fôlwa
batho ba sila dithoro ba
apêa boxolé.
Lebele le flengwe la xo
nyako swana le makxaxa
ke letodi, le lôna le
leyalava lyale ba makxaxa
la lewa dithoro xe la ictswe.
Lehotsia (millet) ke lebele
la xo-vatxa mo pula e
Sa nexo ba matla, komme
xe le lyetswe le emaletsatsa
le xo na le lyatswi ka
pela le kobe tlala ye
malélé-bele a se a butswa,
le lôna le lewa leyale ka
makxaxa.

Dipew tie flengwe ke ts'a
marotie komme marotie
a na le velvute ya lôna
e le lethikitta-le letelé,

474

K34/71

lepatse, ke la nkholo-xomme
a a kxabelwa a apha
thobi.

~~Hitloto~~ ke mehuta e mebedi
~~ye mebedi~~, ~~Hitloto~~ marapo
tsa xo epya bana tsa apha
dihlakhui.

~~Hitloto~~ make di epya lana
xomme ts'ona di ka lewa di
le tala xolba tsa xadikwa
tsa lewa, mo xo ngwé di
somiswa byale ka sesebo.

Dinawa (Kaffir beans) ts'ona
di ba le bana byale ka
tsa sekxowa, di apha dihla-
khu.

heraka e flexo kxapa xe
e sa le boleta, batho ba
e bitra heraka ba ija byale
ka levotse, xomme xe le
omile le ba ^{ngaleq} pthakela xo ja
vale bitra kxapa.

474

K34/71

27

Dinyaba ki paue e rexo
ke ya lekxaxa e fela zôna
xa e lewa dithore e lewa
lehlakad leso metse a
lehlaka.

Xomme xadixa dibyalô
tsé matkaxa ke dijô suri
xe latele lexotsa le letodi
Tsé dingwe dipen ki dijô
nyasa ka di lewa ka kudu

Dikenywa tsâ naxa.
Matkatswa, dinobe, dikhubyan
tsé di huetiva kudu Hananwa
Marula, -diseé, dimopyane,
dimupyane, mabilô,
dithokolo, maxoya, diphaxa
ditlatlwa, ditobetobe.

Tsé dingwe dikenywa tsâ naxa si di:
Ke dihlâ, dihlalabu, ~~dithokolo~~, malleba,
dithsidi, dihlawa-maru, dibialehiale,
ditsoma, dipolo, maxa ditulutulane,

K3467.1

281

474

dikomokamo, bolopis ka moko ~~liso~~ di butsua
xa thama ka kxwadi ~~o ya~~ November xo
fihla ~~ka~~ ~~March~~ ~~ka moko~~ o mang
(a) o mangit:

Xemise ~~liso~~ ~~ka~~ dikengwa ~~liso~~ ma
rex... ke' prazala ~~di~~ ~~adis~~ fe
maxuza ~~ka~~ ~~adis~~ ~~di~~ ~~adis~~ kua
mellugwana ~~ka~~ ~~adis~~ ~~di~~ ~~adis~~ ~~ka~~ Poti Ptg
"Potuguese Africa" ~~ka~~ ~~adis~~ ~~di~~ ~~adis~~

Ke' ~~leto~~ ~~ya~~ ~~Mofoketsu~~
~~Obi~~ ~~leto~~ ~~ya~~ ~~ka~~ ~~repele~~, lyale
~~o~~ ~~lila~~ ~~Hassainow~~

Tio dingue ~~mtatholyo~~ di butsua
maxixa ~~di~~ lewa dikengwa.

Dikrotkoro xa di kxobe ~~di~~ lewa
ngwaxa kamo, e fela maxixa dibose.

Liumo le ~~rapuratholo~~, ~~moro~~ ~~diepo~~
di butsua ~~xe~~ dikromo di trena
mahlaengdu lewa dikengwa.

Dikweretwese, ~~dikhohlo~~, ~~diadiri~~,
~~clidi~~ ~~pas~~ ~~tan~~ ~~di~~ butsua ~~selema~~
di lewa selema.

28.2

474

K34 | 71

Dihlone, diphuorohwi, diphula di
butswa maxxa te di lewa dikenywa.

Marutla a butswa maxxa a lewa
dikhaphana, ka phata, ka seollo o a hlatsha.
Maxxa le ora a lewa tixapana ka phata
a butswa xe ba bura.

Maha mphure, mola, dipidikwa, dipini
mpiswane, bibliokolane, tekxi
digatixwane di lewa dikenywa selezso.
Mapata a lawa dikenywa xe dikxomo
di tiwa mahlebeng.

Ke tie bisija Ratau wa
Matlwana, E be a dula Hananaxo
Xombua Kibi le Krkalati.

gr tu Vocab
proto be.

474

K34/71

29

Mafsi.

Mafsi ki sejô se se xolô
xo batho ba baso.
Xo xama xa mafsi; Mosimane
ne e a tsixa o a blapa.
Xomme a ya kxorong. Ke
lebaka la xo xama le
fihla mosimane o swanetsi
xo ema xodimo xa thata
ya lesorô. A thome xo
haba mokxosi a re
"Thsikuana - le habile
la monye mokxalati".
Baxanya na - ba tla tla ba
thisia ditshsikuana, ba di
bea ka ntle xa lësaka
e mongwê le e mongwê xe
a bea o a lothsa - le xe
e le xore mosimane xa
a kxaufsi ki mola o xo
lothsa. Byale mosimane
o tho thoma xo xama, a
thoma ka di tsuetsei.

474

K34/71

30

Ké xore tja dinamane tie
dinya ne mo xogwé te ki
kxomo tja mothobé xoba
kxatsele xe e le tha tja
kxatsele a thsela ka
piteng ya kxatsele. A
xame tie dingwé a thsela
ka dithsikwaneng xofihlela
a fitsa. E fela ba simana
ba kia t xama e -le
ba ba atsi. E fela motswa
wa xo xama ke xore e mongwe
a xame e mongwé a kuate.
Te ba féditie e mongwe o tha
ema xape a re "Mafri a
kxomo, hebese." Xomme
bananyana ba tha tha ba
lothia e mongwe le e mongwe
o tja a thsikwana ya-bo-o
iša ki xae. Bairmane
bot lora ba swane tje
xo sala ba vita kxatsele

474

K34/71

31

Kxoxong. Matšatši a mararo
xe kxomo e fswetše kxatsele
e bitswa ~~matša~~^{matša}-xodimo.
Ke xore kxatsele e kxahla
ka nosi xe ba e apile
Kamoraxo xa fao ba e
rita ka bufi, xomme
mohla nanane e nipexa
mokhubo kxomo e ya ka
xal, ke xo re e mafsi a yona
a xamelwa ka xal, mafsi a
mafekelô xe e tla-xamelwa
ka xal xa a apewe xomme
öna a ya nwewa. Xomme xe
motho a fihla a hwetsa batho
ba xama, xe a nyaka mafsi
o tlo re xo baxami "A e
raxe moeng" Xomme bôna
ba tla mofa mafsi a nwa
yêna xe a leboq o tlo
re "A e tswela thongwana"
a ka bôtela mmala o nangwê

K34/71

was a a rata xo. Komme xe e
 le mafsi ka xae a tla
 somiswa byale ka reseba.
 Mafsi a lewa a sa tswa
 horong. Xe a le a mantsi
 ba tla a thsela ka
 dikhapeng le ka dithsikwaneng
 xoré a kxatle. Bakxale
 ba be ba somisa - ka kudu
 lekudu e leko mokxophha
 wa leseba ka llase, mafsi
 a lona ba re ke a bose ka
 kudu. Komme le t ob
 dithsikwana di na le lesoba
 ka llase. Samathoma ba
 thsela mafsi ka pitseng ya
 xo hloka lesoba, xo sasa
 mafsi a kxahlide kudu xe
 e le relemo. Byale ba a
 okola mafsi a malotse a ka
 xodimo xomme ba thsala
 ka pitseng ye ngwé ya lesoba

474

33

K34/71

Xomme ka klase xa yôna ke
 lesoba le le fitisâxo mafsi a
 mathethse (whey) xo pitsâ ya
 ka klase. Mafsi a bba pele
 xe re okôla a bitsâwa lekrahla.
 Xomme a a chotswexo a bitsâwa
 lense xomme xe pitsâ e
 metse lense, lengwé li a
 thitwa ba hwetsâ makhura.
 Mafsi a a ka ja ke mang
 le le mang, e fela lense le
 lewa ke ba hloppexi.
 Xomme xa ba hlatâwa
 makhura, metse a xo hlatâwa
 makhura ba a bitsâ Mahla-
 tswetio ba ka seba ka ôna
 xo ba ba apea bozobe.
 M Basimana ba li ba kuwa
 korong bôna ba ja korong
 ba tsîwa le dikxomo, lona
 ba phe la ka xo ja molatso,
 xe ba boyâ naxeng ba ja

474

K34/71

molatša wa boxobe lyā ~~ba~~
 bosasa ba ſeba ka mafri
 le a nama ya dinonyana le
 diphōofolwaad tše nyane.

Ba xe mosimana wa xo ja
 molatša o na le lebelo xa
 lape le xe a iſitše dikxomo
 mokatlong. Rôna ba Moxo
 horong xe batho ba -llé ha
 lapeng.

Dijo Nama ke rejo se se beko
 se sa hlohexé bathong
 ba baso. Basimana xe ba
 ile xo diſa ba be ba
 boyā le dinonyana tše ba
 di bolailxo xa mmoxo le
 diphōofol. Mosimana yo a
 beko a sa atisi xo bolaya
 o be a bitswa Maria-Kadiša
 komme le kxori e be e
 rapa masôlô a xo tšoma
 ba ye ba bolaye diphōofol

474

35

K34/71

tie dintsij kxosi e ngwéle
 e ngwé sexale e be e
 ts rapha lesolo zoba xake
 ha kwedi. Komme xe nama
 ya lesolo e boile, kxosi e
 tla di abéla batho, yona
 e na le tie e swanetsxe xo
 di ja. Phohu ke nama
 ye e tiebe xaxo ya kxosi.
 he lehono ~~qua~~^{qua} ~~tha~~^{tha} motho
 a re ke moja phohu ke
 kore o se ke yéna kxosi.
 he meno a tlou a be a
 iswa mosate. Batho ba be
 ba sa bolaye diphoofolô
 ka kudu tie la di sui lxo,
 ba be la ejá nama ya
 tsona xe di huvile le xe
 kxosi e labetsxe dira xe
 di tsö fenza, le xe la
 labéla menyanya. Basimane
 bona ba be ba tlala xobesa

474

K34/71

36

nama kxerong, ka ba xe lebaka
la bona la, xo ja el sa, swane
le la ha lapeng la ja e sa le
ka borasa ~~la apela~~ dikxamo.
Ka lapeng la apela mama
ya bona ya xo seba, mama ka
lapeng la beja ~~xe~~ xo se na
sebaka sa xo apela, le xe la
nyaka mama ya xo ja fela.

Lesno

Maxeng ya xe ts xo lemeline
mabale thoxo (matkaxu) Mapela
dinawa, masolse, mphoxo,
dithoxo, dingobay, maxapue,
letadi le le xotsag.
Xo e le ka xo ja xa dile tie
xa di xe sebe re bolebe ka
bellekaleng la dijö. Xomme mo
di hla kaxo xona xa xo trebye
ka ha xe le kwele xe re bolela

474

K34/71

37

ka xa dijò komme mo xo
 diper tae xo dipela ditlako.
 Komme xa re xa diper preu ya
 file hé obekwaxa le le bero
 le bitšwa modipa, ye se e
 bole tixoxo xo se tsolala ka xa
 dijò. Modipa file, hé e le
 sejo se se xolo ka matla.

Komme xo tha xa makowa ~~xwa~~
 tha le mafela, hé re batho
 lio reta mafela hindu, Ba thoma
 xo reta modipa.

Sala moswé Ramoso, re ja
 Seretó ~~ts~~ ja thswen-thswen ya seloko
 tšera modipa o sala ma xa
 Maleboxo. Re ya Matebeleng naxa
 ya lehuno.

Modipa o byetšwe pele xa
 Maleboxo hé ka baka le ba
 rexo sala xa Maleboxo.

Komme xa se tsobye xo re
 ba Maleboxo ba ~~tšwa~~ nao xa

Ma le te lyale ha xal e le maa le
ti'wa xo xonax.

Makifaa o malayxa dimo xal
tha lyale kozza de cindabat alib
he xem o tawia ille bora
ma dixaixong ou paloo pale re
o leto, wa epaloo fikkoza ha
xo xonata fik dimoyata i.

Bgalawa bu modipa batibiale
kuudu en bonwe ha ngwana.

Mo bok Mo Hopkins i mo u ba la
Mokopuu ye ba fadu ye xo
Si wana ille kivore, tya kutsi
Ba le lewaa lyale ba le vore,
ba le sangue ba se ha (moxowane)
Mesekha o nyako swana le
mosepa, o a apewa lyale ba
mosepa, le xe o le tala o a
lewa.

Maspe le tre di a lyalwa
ti swana le mosepa, di lewa
xe di a pefive:

474

K34/71

39

Mehlehlwa e a lyalwa ya lewa
modu legale ka inoepa, & ka
apewa ~~apega~~ xo ba ~~ga~~ lewa e le tala.
he tholep ona' he matthobledly
a mololo wa ~~bots~~ ^{rose} byo e rexo
ba ~~thiela~~ suikisi.

Le moyo xo ba lekhokha ki
moroise leyalise ba bieko
dithola it'sa sôni ba kxothela
moxo xo.

Dithielxel xo ba mafalae
di swana fe inoepa e falan
fona he ba diso, le thitô
ya ona he ye nqane.

Sefadi xotsa kxwadi lona
le swana le kerote xomone
sekxathla ~~ta~~ sona ki se
se thala, ki xo na ~~ta~~ ^{ba} ja
botene bya fôna.

Pen e a kxethwa ka ma
xo swanleexo, e ngwe' xl
kxetha lotse, e ngwe' re kxetha.

474

40

K34/7.1.

boxolo, e agaqéne baetha ka
xole amays a lobolo bose
Kommel pescado de Mar
bolokwai disengas ba dikrapung
le dipitengas fillores xam
cegawa.

Pescado se batho k olo a
Xadisiva ba xofixa phatthalatia
Pethia ba kwa latemba lo
xo lema ba xol lema
ithemo go ikosi nome ba
foco tumela lo xo go koo lema
Pescado Xaxia ba uscallo
Mhlo e mangwé ba e mangwé o
Efe'a Xaxia ba yéa mong
Xomme a lemo ithemo ya xaxwé
a le ^{nnos} tte, xe a palelwa o be
a bitsa batho ba mo thusa
xo lema, xomme a ba nea
byalwa. Letiema le rappya ba
byalwa ba nama, batho xo
ba ngakha nophetswa xo fetamo.

474

K34/71

41

Ba Ha ~~Ha~~ Ba lema ba enwa
byalwa e se xo huda ba ja le
chijô. Xomme bozero ba -la
nwa byalwa. Nawa lapeng, ba
line, ba opela dikosamo lapeng
ba morapa letima.

Mabele a se zotho a hlaixolwa
xa bex xo. Hlaixola xo tha
hlaixola ba sadig, lianna le
bôna ba a hlaixola ka lebaka,
xo hlaixolwa ka mesoma, xo
hlaixola le zo na xo ka ba
le letema la xo swana le
ba xo lema.

To Buna Mabele a bunwa
masixa, kí fana le basadi.

Pen ya xo bunwa pêla kí lexotia.
ha xore e Lukwa ka pêla.

Fola e bunwa le hlabula kí
fanda

Lapela batha ba thoma xo ja
le hlabula, xo fika mafela dinawa

474

K34/71

42

le tree lyalo he mo ba iloxo
 buna diper ha xo butswa
 ka tsöna. ha xo buna go ha
 diselwa letsimha xo swara
 le a pele xe motho a saletse
 le xe mabele a tletse.

Batho ba txale ba be ba
 buna mabele ba fola naxeng
 a epelwa naxeng ba fela ba
 e ya xo ts'a naxeng i le
 xo re ba dira lyalo ha xo
 thisa ba dira, xo re xe ba
 thisa ba mabele a saletse
 naxeng ba tle ba ^{bowl}ba a
 tree. Byale batho ba lehono
 ba a buna, ba a swala ba a
 tlisa xal, a folwa xal a epelwa
 ha masakeng.

Ba txale ba be ba fola
 ha methse, ba dirile lehono
 fose, konne ba a settle.
 lehono makhasa a ^{flock}~~folwa~~ ha

474

K34/71

43

diphala, mafala a kxobolava
ka nafikas. Matxodxa a spelava dissexong
ha oaheng, mafala a bewa
dihottlong xe a ba a kxobolava
Xonme xe a kxobolave a bolokun
niattalong, mole teng wa se
sexa iba thieba moloxa le
moko. Ba kxale ba be
ba bea dissexo ntle xo dimo
xa diphala, ha nre xa dihlare.
Kos xo re ba setkwenyere xe
ba ba xo bea mabele a xo ja
xa fihla xe a felare a fedile
dissexo tra naxeng go di
khufetiva ha malyang, tra
xal di a fewa.

Mazemo Mazemo xe re bolela
ha mazemo a battokwa, re tla
lona xo re, a a bêlwa hi
kxodi, xonme amazemo a ga
batamelana, ba be elana -

474

X34/71

44

mekxanô, ke xo re aro thiama
 - e fêlaxe xo ba le sexôra,
 (byang xase xa masemo)
 Ketho bona ba hxaletta mo
 ke rataxo xo lernia xo nae
 e fêla se bona xo re elatho
 ba ka se lise moxola a sa
 Engare xe o se na dihlave le
 matlapa, e fêla batho ba
 rata matemo a kxaufri le
 Kal kudu ba xo bone a hula
 mosépalo, re ba bona a ba-
 thokwa a dîkeleditse mosse.
 Moxima krale a be a fetana
 ba xo tóma xa batho le xo
 se lope xo rema dihlave.
 Byale mademo a ~~xa~~ elwa, le
 a basadi & fêla ke' a hama.
 E fêla yo a ~~bess~~^{naxs} le basadi
 ba bantsi a ko chumelatwa
 xo ba le matemo a xo lehama
 E basadi ba xaxwéi

474

K34/71

45

E fela matem xá a rekenwe,
xé e se xo taca thiemay
yo mangwé xe a bhadwile le
xe a sa e valer metto o be a
ha aekie a aitum thiemay ha
khang. Mekong xá a se
bonarie e be ei obisava fela
xo thoma xo lenda.

Streptomyces sp. Bataan, PH

~~I thank you Mr. Horne,~~

6-7. *Ulocaraxile* Hanamura

Dinkakor xo - la dit - ie

Mashita ya dictaré hí e mentri
e fela bantá leya tiona hí
nre nyane le morota wa tiona
ke o manyane, hí xoixa xa di
treleye kudzu.

Isie yi e haberassò xa xolo
ki makaversé, e bexo ditris
vuxi, di tla karibantai, batha
landi xolore lew sereba, komme

474

K34/71

45

tions di tha labakia se lengwé
 le lengwé, xonne xé di fihile
 le labakia idi seya mabek, selemo
 di fetia byam xonne tions
 xé di xo bie di a xama kí xo
 re di beela mal mo mobung
 xonne tions di thla feta di
 ceta di bula batba xonne
 mal ia tions atla sala
 a athwathwasi ya be bogane.
 xonne byona dama seya ha
 xo re xo lo thox ka pels.
 Yala xope yona te bale ya
 te feta seka xese ha xo nyane.
 xonne yo na l ba xo na ka
 selemo xonne xa e sepele
 ha seboka batba ba ka je e
 swara mellakengi.
 Mohlo hlopudi o feta dingwe ha
 botelob xonne mola wa
 yona kí wo motala a hwestra
 selemo.

474

K34/71

47

Mampata-boswa ~~he~~ ^o nyane
 xonne le yona a swawu mehlakeng.
 Dibisie tie di ba xadihwa
 xo ba tsa beswa.

Ma kere a ~~ga~~ apeva ~~ba~~ ba
 xe a swawu ~~ba~~ bonsei.
 Tie he setelo se ibose.

Yo ja Batho, ba haisa ba ja
 xa fediha letatii, xe e
 se tana bons ba ja halebaka.
 Le lengwe le lengwe xe ba na
 le tlala, Xonne batho ba
 ja xa bee xe xo na letlala.
Dijo di sa swolwe he mosadi
 xo ba ngwanayana yo a xutlwexo
 xo apea xa lotse.

Basi manayana ba ja ba le
 noxi, ba ha ja haboxolo xo
 ba ba je le ba malapa a
 mangwe e fela ba ntie ba
 ija ka bosolo le hanayana

474

K34/71

48

lea ja xo swana le basimana.
 Mosadi o ja a te ~~tho~~^{mase}, o jela ka
 pibeng xe a vata a ka ja sethaka
 le basadi ba bangwe.
 Monna yema o jela ka monopong
 a ka noxi le yema o he ja
 sethaka le kanni ba bangwe.
 Komme to monna o solelwa
 makakô a ~~relaxa~~ ~~ka mola~~
 Komme ba no ~~relaxa~~ ~~hat~~ marapo
 ba thikela moxa o moyane.
 Ko reba monna xela ipa.
 { Makakô a monna a ~~ya~~ selela, xo
 uba xo monna ke' xo thatha,
 iwa polophtha o fet'a seselbo.
 Molao xexi lewa ke' xo se
 swara fase, le to xo se
 thouse mare. Molao xe a tlo
 ja o swanefse xo hlapa
 diatla.
 Byalwa. Byalwa ba apewa ke'
 mosadi, ba siko mohlaba

K34/71 49

474

wa mabele le mpozo. Tomme
ka ka xe baltho ba fetana
ba sa swane k malyalwa a
bona a ga fapanwa. Ko na le
ba xo se khonè xo dira byalwa
ba dira byalwa bo ba bitswaxo
phiso, he xo xo xa bo bose
le xo ma xa bo laxe.

Ko na le ba xo dira bya
bose e besi bya bo
bitswaxo phiso byalwa bya
boxale.

Xa omela mohlalo. Mabele
mohlalo mohlalo, a ga tiewa
e le dithoro a enwa ka
meets, xo tsaa letsa tsaa le xe
a le a maledi, tomme ba
a enola ba a thielo ka
sakeng ba a bee felo xa
baltho le xe e la ka mohleng
e fela baltho xa ba a dumelotwa
xo dula xsimmo. Tomme ba tha

o lesa bede, ke ma ba claxo
 xo ontha ka phong ka leba ka
 lee o llo ba o mete o na le
 medu xomme ba o tiea ba
 o anesa, xe o amida, ba tla
 o sila ya ba bupi. Ke ba
 dira byalwa, ba lla koo metre
 ba thela dipitseng xomme ba
 thielala le bupi tya mobilis, ke
 ma ba xo litsaxo xo titela
 byalwa, xomme xe ba thoma xo
 mal bela ba ba tiea tya
 apewa, xomme xe bipodile ba
 lusetsiwa ba dipitseng ba
 ohe ba bupyangana, xomme ba
 ba thoma xo bela, ke ma ba
 claxo ~~xe~~ lilia motho wa xo
 bela byalwa xe ba betre a
 tla a bo kwa, xomme xe a xe
 ba betre ba tla ba hlotla,
 xomme tya thielala dipitseng xo
 lokela xo nasewa. Xomme

mosadi wa lapa o tla lela piblo,
 exé illaxo ~~to~~ nwa ke monna wa
 lapa xe leyalwa bo fedile.
 Xomme ~~mong~~^{Mong} wa leyalwa o tla
 litsia bokle ba ba salaxo xo
 nwa naba h' xore kí ba ba
 mawitsaxo xe ba na le leyalwa.
 Xomme xo kannia ba bisticive
 pitia e liswa pele, xa bona,
 Xomme mong^{wa} lapa o tla xoma,
 a xe "Bansia ba xeso se kí bokale
 xo kí se". Xomme bona ba tla
 thielana bi boxolé bya molhos
 xe ba fidile, mong^{wa} leyala o tla
 Axa a nwa, ba re hé xo
 illosa t molemo. Byale xo tla
 dula motho wa xo ba kaela
 ba i nwa, ba ba khothsaxo
 ba tla laéla ba sepela.
 Motha xe a tsena mo ba nwasaxo
 leyalwa o alothia, xe ba mo
 dumela o a tsena, xe ba sa
 dumela o ~~xoma~~^{wa} xoma. End. S. 474